

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на точките по оста на ел. кабели за хранване на КВ "ДРАКАТА 2" - Окончателен проект
в община Струмяни, обл. Благоевград

Координатна система: БГС2005
 Мерни единици: метри

Координатна система: 1970
 Мерни единици: метри

Координатна система: WGS 84
 Мерни единици: градуси, минути, секунди

Номер	БГС 2005		1970-K9		WGS 84	
	Север, X	Изток, Y	Север, X	Изток, Y	Северна ширина, В	Източна дължина, L
E26	4 611 495.17	308 068.58	4 483 365.15	8 487 939.93	41° 36' 54.1443"	23° 11' 49.8476"
E27	4 611 495.40	308 069.42	4 483 365.40	8 487 940.76	41° 36' 54.1525"	23° 11' 49.8836"
E28	4 611 546.49	308 055.80	4 483 416.14	8 487 925.89	41° 36' 55.7957"	23° 11' 49.2355"
E29	4 611 550.60	308 059.83	4 483 420.35	8 487 929.81	41° 36' 55.9324"	23° 11' 49.4047"
E30	4 611 542.99	308 078.19	4 483 413.19	8 487 948.35	41° 36' 55.7020"	23° 11' 50.2063"
E31	4 611 538.82	308 088.06	4 483 409.27	8 487 958.32	41° 36' 55.5756"	23° 11' 50.6373"
E32	4 611 538.77	308 088.17	4 483 409.22	8 487 958.44	41° 36' 55.5741"	23° 11' 50.6421"
E33	4 611 535.17	308 096.89	4 483 405.84	8 487 967.24	41° 36' 55.4652"	23° 11' 51.0228"
E34	4 611 535.16	308 096.92	4 483 405.83	8 487 967.27	41° 36' 55.4649"	23° 11' 51.0241"
E35	4 611 531.84	308 105.00	4 483 402.71	8 487 975.43	41° 36' 55.3645"	23° 11' 51.3768"
E36	4 611 527.57	308 115.19	4 483 398.69	8 487 985.72	41° 36' 55.2351"	23° 11' 51.8218"
E37	4 611 523.25	308 125.47	4 483 394.63	8 487 996.10	41° 36' 55.1042"	23° 11' 52.2707"
E38	4 611 519.10	308 135.35	4 483 390.72	8 488 006.08	41° 36' 54.9785"	23° 11' 52.7021"
E39	4 611 514.95	308 145.15	4 483 386.81	8 488 015.98	41° 36' 54.8527"	23° 11' 53.1300"
E40	4 611 510.74	308 155.05	4 483 382.85	8 488 025.98	41° 36' 54.7250"	23° 11' 53.5624"
E41	4 611 506.31	308 165.37	4 483 378.67	8 488 036.41	41° 36' 54.5906"	23° 11' 54.0131"
E42	4 611 506.27	308 165.45	4 483 378.64	8 488 036.49	41° 36' 54.5894"	23° 11' 54.0166"
E43	4 611 501.79	308 176.08	4 483 374.42	8 488 047.23	41° 36' 54.4536"	23° 11' 54.4808"
E44	4 611 501.78	308 176.10	4 483 374.41	8 488 047.25	41° 36' 54.4533"	23° 11' 54.4817"
E45	4 611 497.42	308 186.48	4 483 370.31	8 488 057.73	41° 36' 54.3212"	23° 11' 54.9350"
E46	4 611 497.41	308 186.50	4 483 370.30	8 488 057.75	41° 36' 54.3209"	23° 11' 54.9358"
E47	4 611 492.95	308 197.17	4 483 366.10	8 488 068.53	41° 36' 54.1858"	23° 11' 55.4017"
E48	4 611 492.95	308 197.19	4 483 366.10	8 488 068.55	41° 36' 54.1858"	23° 11' 55.4026"
E49	4 611 488.46	308 207.96	4 483 361.88	8 488 079.42	41° 36' 54.0499"	23° 11' 55.8728"
E50	4 611 484.04	308 218.50	4 483 357.72	8 488 090.07	41° 36' 53.9160"	23° 11' 56.3330"
E51	4 611 484.02	308 218.55	4 483 357.70	8 488 090.12	41° 36' 53.9154"	23° 11' 56.3352"
E52	4 611 479.70	308 228.99	4 483 353.64	8 488 100.66	41° 36' 53.7846"	23° 11' 56.7910"
E53	4 611 479.67	308 229.05	4 483 353.61	8 488 100.72	41° 36' 53.7837"	23° 11' 56.7936"
E54	4 611 475.31	308 239.72	4 483 349.52	8 488 111.50	41° 36' 53.6519"	23° 11' 57.2594"
E55	4 611 470.91	308 250.47	4 483 345.38	8 488 122.35	41° 36' 53.5188"	23° 11' 57.7287"
E56	4 611 470.90	308 250.49	4 483 345.37	8 488 122.37	41° 36' 53.5185"	23° 11' 57.7296"
E57	4 611 466.58	308 261.12	4 483 341.32	8 488 133.10	41° 36' 53.3879"	23° 11' 58.1936"
E58	4 611 462.13	308 271.91	4 483 337.13	8 488 144.00	41° 36' 53.2532"	23° 11' 58.6646"
E59	4 611 457.73	308 282.53	4 483 333.00	8 488 154.72	41° 36' 53.1201"	23° 11' 59.1283"
E60	4 611 453.24	308 293.12	4 483 328.77	8 488 165.42	41° 36' 52.9839"	23° 11' 59.5907"
E61	4 611 448.68	308 303.75	4 483 324.47	8 488 176.16	41° 36' 52.8456"	23° 12' 00.0550"
E62	4 611 444.25	308 314.01	4 483 320.30	8 488 186.53	41° 36' 52.7111"	23° 12' 00.5031"
E63	4 611 439.80	308 324.26	4 483 316.10	8 488 196.88	41° 36' 52.5759"	23° 12' 00.9509"
E64	4 611 439.79	308 324.29	4 483 316.09	8 488 196.91	41° 36' 52.5757"	23° 12' 00.9522"
E65	4 611 435.21	308 334.94	4 483 311.77	8 488 207.67	41° 36' 52.4367"	23° 12' 01.4173"
E66	4 611 435.19	308 334.97	4 483 311.76	8 488 207.70	41° 36' 52.4360"	23° 12' 01.4187"
E67	4 611 430.81	308 345.22	4 483 307.63	8 488 218.06	41° 36' 52.3032"	23° 12' 01.8663"
E68	4 611 430.75	308 345.36	4 483 307.57	8 488 218.20	41° 36' 52.3013"	23° 12' 01.8724"
E69	4 611 426.40	308 355.84	4 483 303.48	8 488 228.78	41° 36' 52.1697"	23° 12' 02.3300"
E70	4 611 421.93	308 366.54	4 483 299.28	8 488 239.59	41° 36' 52.0343"	23° 12' 02.7972"
E71	4 611 417.44	308 377.23	4 483 295.05	8 488 250.38	41° 36' 51.8982"	23° 12' 03.2639"
E72	4 611 417.41	308 377.29	4 483 295.02	8 488 250.45	41° 36' 51.8973"	23° 12' 03.2666"
E73	4 611 413.02	308 387.92	4 483 290.90	8 488 261.18	41° 36' 51.7644"	23° 12' 03.7306"
E74	4 611 412.98	308 388.01	4 483 290.86	8 488 261.27	41° 36' 51.7632"	23° 12' 03.7346"
E75	4 611 408.55	308 398.95	4 483 286.70	8 488 272.32	41° 36' 51.6293"	23° 12' 04.2121"
E76	4 611 408.48	308 399.12	4 483 286.64	8 488 272.49	41° 36' 51.6272"	23° 12' 04.2195"
E77	4 611 405.48	308 406.83	4 483 283.83	8 488 280.27	41° 36' 51.5368"	23° 12' 04.5559"

Номер	БГС 2005		1970-K9		WGS 84	
	Север, X	Изток, Y	Север, X	Изток, Y	Северна ширина, В	Източна дължина, L
E78	4 611 405.12	308 407.87	4 483 283.49	8 488 281.32	41° 36' 51.5261"	23° 12' 04.6012"
E79	4 611 402.63	308 416.12	4 483 281.21	8 488 289.63	41° 36' 51.4527"	23° 12' 04.9603"
E80	4 611 402.42	308 416.90	4 483 281.02	8 488 290.41	41° 36' 51.4466"	23° 12' 04.9942"
E81	4 611 402.26	308 417.65	4 483 280.87	8 488 291.16	41° 36' 51.4420"	23° 12' 05.0268"
E82	4 611 402.15	308 418.45	4 483 280.78	8 488 291.97	41° 36' 51.4392"	23° 12' 05.0614"
E83	4 611 401.43	308 424.74	4 483 280.22	8 488 298.27	41° 36' 51.4214"	23° 12' 05.3338"
E84	4 611 401.36	308 425.55	4 483 280.17	8 488 299.08	41° 36' 51.4198"	23° 12' 05.3689"
E85	4 611 401.34	308 426.33	4 483 280.17	8 488 299.86	41° 36' 51.4199"	23° 12' 05.4026"
E86	4 611 401.37	308 427.14	4 483 280.22	8 488 300.67	41° 36' 51.4216"	23° 12' 05.4375"
E87	4 611 401.98	308 436.34	4 483 281.05	8 488 309.85	41° 36' 51.4494"	23° 12' 05.8340"
E88	4 611 402.06	308 437.21	4 483 281.16	8 488 310.72	41° 36' 51.4528"	23° 12' 05.8714"
E89	4 611 402.36	308 439.53	4 483 281.51	8 488 313.03	41° 36' 51.4646"	23° 12' 05.9712"
E90	4 611 402.45	308 440.13	4 483 281.62	8 488 313.63	41° 36' 51.4680"	23° 12' 05.9970"
E91	4 611 404.10	308 449.62	4 483 283.50	8 488 323.08	41° 36' 51.5298"	23° 12' 06.4048"
E92	4 611 404.22	308 450.25	4 483 283.64	8 488 323.70	41° 36' 51.5343"	23° 12' 06.4319"
E93	4 611 406.72	308 461.55	4 483 286.41	8 488 334.94	41° 36' 51.6252"	23° 12' 06.9168"
E94	4 611 406.72	308 461.56	4 483 286.41	8 488 334.95	41° 36' 51.6252"	23° 12' 06.9172"
E95	4 611 409.16	308 472.57	4 483 289.12	8 488 345.90	41° 36' 51.7140"	23° 12' 07.3896"
E96	4 611 411.54	308 483.58	4 483 291.77	8 488 356.84	41° 36' 51.8008"	23° 12' 07.8622"
E97	4 611 411.54	308 483.62	4 483 291.78	8 488 356.88	41° 36' 51.8008"	23° 12' 07.8639"
E98	4 611 413.96	308 494.64	4 483 294.47	8 488 367.84	41° 36' 51.8889"	23° 12' 08.3368"
E99	4 611 416.39	308 505.95	4 483 297.17	8 488 379.09	41° 36' 51.9776"	23° 12' 08.8222"
E100	4 611 418.79	308 517.27	4 483 299.85	8 488 390.34	41° 36' 52.0653"	23° 12' 09.3081"
E101	4 611 418.82	308 517.42	4 483 299.89	8 488 390.49	41° 36' 52.0664"	23° 12' 09.3146"
E102	4 611 421.23	308 528.22	4 483 302.56	8 488 401.23	41° 36' 52.1540"	23° 12' 09.7780"
E103	4 611 423.69	308 539.51	4 483 305.30	8 488 412.45	41° 36' 52.2437"	23° 12' 10.2625"
E104	4 611 426.10	308 550.72	4 483 307.98	8 488 423.60	41° 36' 52.3316"	23° 12' 10.7436"
E105	4 611 428.50	308 561.94	4 483 310.66	8 488 434.76	41° 36' 52.4192"	23° 12' 11.2252"
E106	4 611 430.87	308 573.26	4 483 313.31	8 488 446.02	41° 36' 52.5060"	23° 12' 11.7111"
E107	4 611 430.88	308 573.29	4 483 313.32	8 488 446.05	41° 36' 52.5063"	23° 12' 11.7124"
E108	4 611 433.26	308 584.51	4 483 315.97	8 488 457.20	41° 36' 52.5933"	23° 12' 12.1940"
E109	4 611 433.28	308 584.60	4 483 316.00	8 488 457.29	41° 36' 52.5941"	23° 12' 12.1979"
E110	4 611 435.74	308 595.88	4 483 318.73	8 488 468.51	41° 36' 52.6837"	23° 12' 12.6820"
E111	4 611 438.18	308 607.18	4 483 321.45	8 488 479.74	41° 36' 52.7727"	23° 12' 13.1669"
E112	4 611 438.18	308 607.21	4 483 321.45	8 488 479.77	41° 36' 52.7727"	23° 12' 13.1682"
E113	4 611 440.60	308 618.32	4 483 324.14	8 488 490.82	41° 36' 52.8609"	23° 12' 13.6450"
E114	4 611 440.61	308 618.36	4 483 324.15	8 488 490.86	41° 36' 52.8613"	23° 12' 13.6467"
E115	4 611 443.08	308 629.57	4 483 326.90	8 488 502.01	41° 36' 52.9511"	23° 12' 14.1278"
E116	4 611 443.10	308 629.65	4 483 326.92	8 488 502.09	41° 36' 52.9519"	23° 12' 14.1312"
E117	4 611 445.61	308 640.69	4 483 329.70	8 488 513.06	41° 36' 53.0429"	23° 12' 14.6049"
E118	4 611 445.61	308 640.73	4 483 329.70	8 488 513.10	41° 36' 53.0429"	23° 12' 14.6066"
E119	4 611 448.20	308 652.00	4 483 332.57	8 488 524.30	41° 36' 53.1368"	23° 12' 15.0901"
E120	4 611 450.75	308 663.35	4 483 335.40	8 488 535.59	41° 36' 53.2294"	23° 12' 15.5772"
E121	4 611 453.12	308 674.22	4 483 338.04	8 488 546.39	41° 36' 53.3157"	23° 12' 16.0436"
E122	4 611 455.55	308 685.55	4 483 340.74	8 488 557.66	41° 36' 53.4044"	23° 12' 16.5299"
E123	4 611 455.57	308 685.62	4 483 340.77	8 488 557.73	41° 36' 53.4051"	23° 12' 16.5329"
E124	4 611 458.07	308 696.95	4 483 343.54	8 488 568.99	41° 36' 53.4961"	23° 12' 17.0191"
E125	4 611 460.60	308 708.37	4 483 346.35	8 488 580.35	41° 36' 53.5881"	23° 12' 17.5092"
E126	4 611 463.06	308 719.68	4 483 349.09	8 488 591.59	41° 36' 53.6778"	23° 12' 17.9946"
E127	4 611 463.07	308 719.69	4 483 349.10	8 488 591.60	41° 36' 53.6781"	23° 12' 17.9950"
E128	4 611 465.59	308 731.22	4 483 351.91	8 488 603.07	41° 36' 53.7699"	23° 12' 18.4898"
E129	4 611 465.60	308 731.25	4 483 351.92	8 488 603.10	41° 36' 53.7702"	23° 12' 18.4911"
E130	4 611 468.13	308 742.69	4 483 354.73	8 488 614.47	41° 36' 53.8623"	23° 12' 18.9820"
E131	4 611 468.14	308 742.73	4 483 354.74	8 488 614.51	41° 36' 53.8626"	23° 12' 18.9838"
E132	4 611 470.70	308 754.14	4 483 357.58	8 488 625.85	41° 36' 53.9556"	23° 12' 19.4733"
E133	4 611 473.23	308 765.46	4 483 360.39	8 488 637.11	41° 36' 54.0475"	23° 12' 19.9591"
E134	4 611 473.25	308 765.58	4 483 360.41	8 488 637.23	41° 36' 54.0483"	23° 12' 19.9642"
E135	4 611 475.30	308 774.38	4 483 362.68	8 488 645.97	41° 36' 54.1224"	23° 12' 20.3418"
E136	4 611 503.51	308 767.81	4 483 390.71	8 488 638.71	41° 36' 55.0306"	23° 12' 20.0251"